

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	<b>0'05</b>	cèn. <sup>s</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	<b>0'65</b>	"
Un any.....	<b>2'50</b>	"
Per dotzenes.....	<b>0'45</b>	"
Núm. atrassats des 2.º tom... Id. id. des 1.º tom...	<b>0'05</b> <b>0'07</b>	"

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA  
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.	<b>3 meses.... 0'85</b>
1 any....	<b>3'25</b>
Dins Espanya...	<b>3 meses.... 1'85</b>
1 any....	<b>3'50</b>
A Ultramar y s'Estrangé...	<b>3 meses.... 1'50</b>
1 any....	<b>5'00</b>

## ES BANDETJATS.

Moltes vegades hauréu sentit parlá d'aquells *bandetjats* d'un temps primé que per alla ahont se deixavan caure feyan més naufragitz y destròssa qu' una calabruixada ó pedra. No heu prengueu à cuenta ni rondaya, perqu' es ben vè. *Bandetjats* ó *bandolés*, segons nòltros hem pogut collegí, vòl dí, homos *gitats* ó *tirats* à fé còses mal fètes, ó de la *banda*, ó quantre lo *manat* per mèdis de *bando*, *pregó* y *ordre*: y replegats formavan còlla y cuadrilla, per viure y engaudi, prenguent lo d'altri, quantre sa voluntat d'es seu dueño; ó sia robant.

La major part d'aquesta gent agosarda, ja n'havia feta qualcuna de gròssa, y anava foguissera, per tema qu' els atgotzins, escrivans, y demés gent de ploma y unglia, no los pegassen fúia de falcó; y havé de doná espectacle *gratis* fent es primé papé demunt un cadafal.

Aquesta gent tenia un capitá qu' els dirigia y comandava, sens cap lley fundamental, ó sia constitució escrita, ni votada en Corts, sense drets de representació, més que sa part més gròssa per ell; ni cap càdich, ni revoltos de tramitació en cap assunto, sinó que tot anava dret à n' es bullo, fins à fé botí es servell d'una trabucada à qualsevol qu' es demandava: y amb aquests pochs *rècipes* la cosa anava de lo més corrent.

Quant aquests homos anávan p' el mon... es dí, per despoblats y carreteres atirañades, s' emprendre llavò una eixida per fòra Mallorca, principalment per tota sa part baixa d'Euròpa, com es Espanya, Italia, Grecia, y per avall, que pareix que la terra heu dû de sí, era cosa de pensarhi molt... se deixavan tots ets assuntos arreglats, testament fét, y ròba nèta... bugada de conciència... perque, lo qu' es fá avuy en dèu ó vint hores, era cosa llavò de vint ó trenta dies, y més. La gent s'empaquetava dins un cotxo gran, tirat per unes quantes mules, y dos ó tres homos à cavall

armats d'escopetes y pistoles, que molts de pichs feyan fatxida... y d'aquest módo, aquí caig, aquí m' axeix, rodavan com milló porían, dant per bon viatge, si els *bandetjats* s' havían satisfet amb poca cosa, y si de ses trabucades de cotxo no més n'eran sortits amb trenchs y breveròls.

Còm els que per l'estil viatjaven solian essè gent rica, la major part, els *bandetjats* sempre topavan *ñapes*, y n' hi havia à forfollons: y bònes *xeripes*.

Llavò s'esdevengué que comensaren à compòndre ses carreteres, y se posaren ses *diligències*, que fonch una gran millora, perqu' amb quatre díes cabals de corre nit y dia, partint de Barcelona, la gent se tirava dins Madrid; y s'estava més à salyo d'els *bandetjats*. Més avant s'inventà es posá *tios-grafos*, com deya la gent, y els *bandolés* ja anavan un poc alerta, y oreya de llebra.

De còps y respòsta vengué s'institució de sa *Guardia civil*; y aquells galons blanxs va essè per aquella mala gentussa, lo mateix que tirá un cossiòl de cals y graneres à una pesquera.

Y per si no bastava, en vengueren dues ó tres més, una dins s' altre. Ets adelants y perfeccionaments de s' idèa d'En Daguerre, sa fotografia, que poria doná sa mapa d'alguns d'ells, per ferlos coneixe: sa prontitud *telegràfica*, qu' els agafava com una xeràxa de fil de ferro: y sobre tot s' aplicació d'es *vapó*... sa lles-teza d'es camins de ferro.

¡Ja no hey va havé remey, ni rès que fé! Hagueren d' aplagá ses eynes, y cercarsè la vida d' altre manera.

D'aquella mala gent quedá llevó: y se provava... y encara se pròva, de ferné qualcuna: sobre tot lo que solia sortirlós mitx passante, era, lo que se diu *secuestros y rateries*, y devegades còps dats à punt. D'altra part, com mos som *il-lustrats* molt, s' han inventat una porció de nòms, cercats perque no paresca tant lleix, per exemple, *Desfalcos*, *Irregularitats*, *Filtracions*, *Incautacions*... y fins y tot hey va havé un diari, herbista y faceto, molt ben escrit qu' es deya *El Padre Cobos*, que per doná sa noticia d' un ròbo, digué que, d' una Tesorería

eran fuyts 30.000 duros, y s'en dugueren es caixé qu' els gordava. Y axó s' ha repetit moltes vegades.

Aquells *bandetjats* y *bandolés* de carretera, se pòt di qu' acabaren: retirantsè à altre industria, que fà pareixe com si s' haguessen quedat, y sòls mudassen d' enginy.

No se pòt di qu' ara sia lo-mateix, ni es mateixos homos; però, à n' es veure tal vegada se podría di que feren lo que casi no pòt entrà dins cap de criatura: ó ells mateixos, ó altra casta d' homos, degueren fé aquesta composició de llòch, ó de *apreto*, com deya aquell: «Suposat que no porém per cap d'estil fé lo qu' es feya per sorprendre la gent, fassèm *bandes* y *quadrilles*, es dí, *Societats*, aficant-mòs dius ses ciutats més graus; fassèm legalisá, y fassèm que la gent mos duga es doblés à ca-nòstra...»

Comensàren per fé societats donantlòs un bon nom acreditat com es de *Seguros*, y *Garantias á prima fija*, y de *Supervivencia y Redenciones*, y *la mar...* posaren es parañs, y comensaren à criá butzetes à mica à mica. A ses Junes tot era gent gròssa, Comptes, Marquesos, Grandes d'Espanya, Senadors, Diputats, Banqués, Comerciants de primera, Propietaris, Misses de fama, Notaris llests, Governadòs, Cessants, Jefes d' Administració, Gerentes acreditats, Representants desxonjits... fondos de millions, per llarch!! ¡¡una cosa que dava gust!! Enllapoliren la gent, y hey caygué com mosques à una bresca.

¡Deu mos quart, ni de pensá, que tota aquella gent, fos llevó d' es *bandetjats*, ni qu' heu volguesen essè! Molts d' ells foren ventayes per amagá es qui manetjavan la cosa. Desfressos d' ets altres; y axó no es lo mateix que volè prová que no n' hi hagués un poquet... perque des comensament de bona fé, fins à Dona Baldomera, se vá recorre un' escala llarga: no es deixá rès per vert.

Aquesta idèa dolenta, fà com aquelles mosques pesades qu' es pòsan demunt es nàs, y per molt que les arruxan tornan y tornan à posarsè à n' es mateix lloch: axí sempre que succeheix una cosa d'aquestes qu' es negoci vaja à la

tortella, ó fassa *fendi*, y qualcú s'axech amb so sant y s'almoya.... y heu veym cada dia, idéa d'aquella gent engiñosa que sense volè mos dú à sa d'es *bandejats*; torna fé còm sa mosca y no la mos porèm deslepissa. Però ben mirat entre uns y altres hey ha molta diferència: aquells *bandolés* valents y agosarats, còm hem dit, prenian quantre sa voluntat des seu dueño, y s'esposavan à deixarhí sa pell alla mateix, ó engronsarsé dalt la forca. Els qui 'vuy en dia fan es negòci d' altre mòdo, engatusan à les bònes, convidan, amoxan, brometjan y tiran s'am, y quant heu tenen, tot en forma, y legal, sens faltarhí cap requisit, quant vé es cruxit gròs, la gent no té mes remey que prenderhó amb paciència, estrenersén es cap, y quedá convensut de qu' una partida de causes se complicaren perque no pogués acabá de lo milló, lo que s'havia comensat de lo més bé. Y per tot consòl esclamá: ¡Jò no m' hi hagués posat!...

Es vè, que de tant en quant en pòsan qualcun à sa presó, perque seria massa lleitx que tots en sortissen ben lliurats: però sempre sòlen agafa es que tenian ses cames més curtes; es *caps padres*, es qui pòren corre molt sempre en surten surant.... ¡mirau quina cosa més estraña! quant més gròsses y sexugues son ses taleques d' unses, més suran.

Un comerciant...: d' axò de giros de doblés, qu'es diu 'vuy un *banqué*, homo ja vèy, y vèy en l'art, y que n'havia vistes moltes y gròsses, mos deya un dia amb tota serietat:

—Atlòts: ¿que vos pensau jò que faria, si ara hagués de comensá, y me trobás amb sa sòrt d' havé trèts es cincents mil duros de sa loteria de Nadal? Ydò, no faria rès de lo que vòltros pensau y deys. No faria més que camviarlos amb bònes monedes d' or, los enterraria à munts, devesits, y treuria aquest conta: tants d'años puch viure, me tòca à tant cada any, y cada any treuria sa part, y fòra mals-de-caps: ni ajudá à ningú, ni que demunt mí n'en galdissen: y qui l' ha feta que l' engrons.

Sempre que succeyeix una d'aquestes coses que veym seguit, seguit.... mos péga aquella mala idèa d'es *bandejats*, còm sa mosca pesada sense poderla fé fogí, y pensám també en lo que mos deya aquell comerciant, que la sabia llarga.

¿Perqu' heu diria aquell homonet vèy, entès en la matèria, y que tant hey sabia ses tresques per dins aquest ram embolicat?

TONI TRÒ.

## DÈCIMES

### TITULADES

#### UNS QUANTS MOTS DE VERITAT

##### SOBRE LO APARENT Y ENGAÑOS QU' ES EL MON.

*Tanta farsa aquest mon es  
Còm una gran pantomina  
Tal es pucs sa séua ruina  
Qu' assembla tot un plat fés:  
Es clà lo qu' es pensa espès,  
Fluix y pòdrat lo més fòrt,  
Apareix dret lo qu' es tòrt,  
Sa veritat tan poch grata,  
Que prenim ferro per plata  
Y per vida lo qu' es mort.*

F. PELEGRI.

### PLEGARIA.

Señor Deu Omnipotent,  
Vos invòch amb gran fervor  
Perque il-lumineu, Señor,  
Mon petit enteniment;  
Per podè dí clarament  
A n' es méus amats lectós  
Lo qu' es el mon d' engaños,  
Y axis ja comensaré  
Perque jò crech que seré  
Ajudat joh, Deu! per Vos.

### I.

Tot heu retrata girat  
Miray que cóncavo es;  
Ydò, axò, lector entès,  
Es aquest mon desgraciat;  
Mòstra lo qu' es veritat  
Còm à farsa solament,  
Y à n' aquest sigle present  
Més que may es engaños,  
Puix per lleitx prenim lo hermos  
Y lo que no lluhu per lluent.

### II.

Prenim per vida la mòrt,  
Per lo dret lo capgirat,  
Per la virtut el pecat,  
Desespero per conhòrt,  
Y pèrdua per lo qu' es sòrt,  
Y per amistat, rencor;  
Y avorriment per amor,  
Y per pau sangrenta guerra,  
Y per Paradis la tèrra,  
Y per góix y plè, el dolor.

### III.

Diu el mon continuament  
Qu' ell es sa *Felicitat*,  
Y diguent axò ha engañat  
A moltíssima de gent;  
Puix qu' es farsa solament,  
Es fantàstica visió,  
Es una vana ilusió,  
Es una bòyra, sum, vent,  
Fòch que lluhu petit moment  
No més adins la fosco.

### IV.

Sa *Felicitat* qu' el mon  
Diu qu' amb ell compresa está  
Son plers que fa desitjà  
Y que fabulosos son.  
Son plers (aquest nòm los don  
Per poderme bé esplicá)  
Còm sa llum qu' es sól pintá  
Dins sa glòria d'un Betlèm,  
Son còm sa Llum de Sant Tèm  
Que may se pòt agafá.

### V.

El mon un gran avenç es  
Cubèrt de bella verdura:  
S' exterior es hermosura,  
S' interior es fanch espès;  
Y s' homo que no'n sap rès  
Per demunt ell segú passa,  
Més à sa tercera passa  
Cau, y al fons s'en va à la una  
Y mòr asficiat totduna  
Dins eixa profunda bassa.

### VI.

Es aquest mon engaños  
Còm gran ciutat de diamants  
Amb ses cases de brillants  
Engastats dins d' hermos.  
Allà es senten suaus olós;  
Y còm se pòt figurá  
No deixa d' enlluerná  
Tanta pompa y vanidat  
Y resulta falsedad  
Tot lo que dins ella hey ha.

### VII.

Tot lo del mon es mentida,  
Tot apariència, rès més:  
Es un jardí de rosés  
Qu' el Maitx lí ha donat la vida.  
Sa ma de s' homo atrevida  
A cuhí una ròsa va.....  
Els seus dits hey pòsa ja.....  
¡La ròsa s' es desfullada!  
Y queda amb sa mà punxada  
D' espines qu' al tronch hey ha.

### VIII.

Pòt sè no t' han agradat  
Aquests versos qu' has lletgit,  
Amb eloquència no he escrit,  
Sinò sòls dí he cercat  
*Una quants mots de veritat*  
Sobre aquest mon, puesto qu' es:  
Estèl que descompareix,  
Fum que sòls dura un moment,  
Fòch fàtuo, llamp, bòyra, vent,  
Sòmit, roada, néu. No !RES!

UN ATREVIT.

## MES MÚSICA.

¡Mirau lo que son ses coses! Un, que no es músich... d' axò que diuen de la Capella, fonch es qui més s'enfadá per allò que diguerem sobre es mal mòdo y grolleria còm se fan ses fèstes d' Iglesia, s' entén, referent à sa part musical renouera; perque en lo demés no sòls no hey ha rès que dí, sinò que se fan amb tanta magnificència, còm à qualsevol part del mon, y molt milló que per moltes altres parts; y dona pena, que lo que heu sòl esfondrá es quant hey prén part sa música... que sòl essé es noranta nou per cent. Ydò aquest homo, que té de músich totes ses bònes condicions, l'enfilà per sa punta, diguent, que parlant de ses fèstes des Mes de Maitx en general los agafava à tots, y no per totes parts s' havia fet lo mateix de malament.

No convé tení tant sa coua d'estopa, no fos cosa que li diguessen que si volia essè confrare podria pendre candela: suposat però que sa susceptibilitat tregué ses unges, creguent veure raitx alla ahont no voliam qu'hey arribassen esquits, el complaurèm, encara que tal cosa no mos haja demanat, diguentlì, qu'aquell parlà amb absolut no podria may fé referència à aquelles certes y certes parts ahont se fé un pòch més rebèdó, y molt manco à ses poquetes ahont se va té tot lo bé que cabia dins ses condicions de semblants festivitats. Es *distingos* se fan sempre per ses formes, ó essència de ses coses: quant se tira al blanch, qui no fa dret, fa turt.... (son paraules de Pedro Grullo.) Ja sabem que lo qu'es diuen funcions des Mes de Maitx, permetan una certa extralimitació relativa à sa severitat y uncio religiosa qu'ets altres actes sagrats requereixen: à tals funcions, de si alegres p'es seu objècte, hey cab molt bé fins y tot música de piano, si bé s'en fa un pòch d'abús, perque à l'Iglesia rès hey va tan bé com l'òrga, però *pase* el Mes de Maitx, y fins y tot còros de nins, y nines, de Col-lègi; y fadrines garrudes, d'aquelles que no han pogut fé barrina per altre cayre, encara que si los tocasen es pontet no perdrían cala; y fins y tot per dirhò d'un pich, señores *Mamays*, directores, y dirigidores de la vida de casa d'altri.... ¡Ja heu sabem! Y sàpia que no era d'axò precisa, absoluta y esclusivament de lo que se tractava en general.

Tornemhí, sense sortí de sa parada de ses sèbes. Aquell mateix vespre que tenguerem sa mitja amislosa aferrada, pòchs instants després entrarem à una Iglesia dia de sa séua festivitat parroquial del *Còrpus*, el Santíssim de manifest, comensaren es punts de meditació, y sa música de Capella fluxa de còrda y revenguda de trompetería, à fé de ses séues, y trucks y baldufes: que vos pensau qu'aprofitá per un grave? No heu endevinarià si no diguessedeu música de s'òpera *la Norma*, nota per nota. Bé férem per fé es nostre *rezo* amb devoció, però no hey va havè remey; estavam, sí, dins l'Iglesia, ajonoyats y resonant, però el dimoni aficat dins sa música y fent sa mitja mirant de coua d'uy, mos tentava, y duya sa nostra imaginació. vulgues no vulgues, cap à s'òpera que tocavan, recordant ses tiples, contralts, tenors y baixos que la cantaren. Unes señores que sortian devant, devant, deyan: «*Fieta*; y de quina manera m'han distrèta aquests músics, no m'han deixat resá amb devoció, m'han recordat na *fulana* y na *mengana*.» «No m'en parles, lo mateix m'ha succehit à mí.» «Jò no sé com heu permeten.»

Estiguarem per dirlós... Señores; es fàcil de sèbre com se permet tal cosa, perqu'es qui deurian posarí remey van

à la bòna de Deu, ni heu enténen, ni se prenen es trabay de cuydarsen, ni tan sols demanan com *vá hermano*, per ventura heu tròban ben bò, pròpi, y del cas: no s'estrañen de semillant coleta, quant sentirem à sa funció del Sant Enterró aplicarí es cant Luterá de s'òpera *Huguenotes*. ¡Vaja! per ells es lo mateix Mes de Maitx que Juñy ó Dezembre, Còrpus ó Setmana Santa...

Aquesta gent heu ha près amb tal confiansa axò de fé abusos, inconveniences y profanacions, que d'unes han passat à ses altres, y fa ben pochs dies, a una certa Iglesia, durant es sermó, estavan à s'escala del cò xarrant y... fumant; vòl dí, dins es mateix temple, y era fèsta gròssa, el Santíssim estava de manifest. Un seño Sacerdot los esbronca, los fé apagà es xigarro y callà, y los arruxà à fumà y à xarra defòra. Veurèm qu'esperaran per posarí sa compostura que se fa precis.

Per acabà, axò mos fà vení à sa memòria un fét històrich, y vè segons diuen, qu'hey vendrà com l'anell al dit.

Es Senat d'Atenas tenia una partida de presos per causes molt graves totes, complicades, y de diferents motius, y no sabia quina pena aplicarlós. Consultaren à lo què se diu tot un *Pare Mestre*, Licurgo, si no estam errats. Aquell homo entès, mirà, examinà, pensà molt bé el cas de cada un, y es seu parè fonch, per tots aquells criminals, pena capital. «¡Com! digueren aquells respectabilissims señòs Senadòs, jaxò no es possible perque els crims qu'han fét no son iguals.» «Cèrt, respongué Licurgo, ja m'en he fét carrech, y heu he pensat molt bé; però jò tròb qu'es qui mereix manco càstich per lo qu'ha fét ha d'essè pena de mort: y com p'els qui en mereixen més no n'hi ha d'altre més fòrta, los pòs iguals.» ¡Ell no'n tayá més aquell homo sabut, y aquells señòs Senadòs no li pogueren torná sa pilòta. Nòltros heu hauríam arreglat matant un pich no més à uns, y à n'ets altres tres ó quatre vegades, segons lo grave de ses faltes ó crims comèsos.

TONI TRÒ.

## XEREMIÀDES.

Mos va sèbre greu es no podè assistí à sa funció que va doná es *Conservatori Balear* es divendres passat, y s'havè de deixá pèdre s'atenta invitació que perque hey asistissem mos va passá es seu digne President Don Pascual Ribot, à n'el qual agrahim tan distingit obsèqui.

\*

Sa fèsta de Sant Antòni que fèyan dins es carrés de devòra sa Pòrta d'es mateix nòm, els veynats de per allà va sofrí un contratemps que no era d'esperá.

Una orquesta de tròns y llamps y una arruxada d'aygo y pedra va fè retirà de prendre la fresca a totes ses polles y pollas que sèyan defòra.

Més per axò no se donaren per vensuts perque s'eran sa fèsta à sa vèlada des dilluns, y los va anà de lo milló.

\*

Es qui enguañy havian pensat fé com els àns anteriors, y anà à missa à Sant Marsal, sa diada de sa fèsta, amb un des *trens* extraordinaris que solian sortí es dematí desde les quatre à les sèt, s'en duràn xasco perque s'empresa no ha considerat convenient à n'es séus interessos es posà cap *tren* extraordinari es dematí.

En no essè que s'axequen à les dues y mitja, s'en vajan amb so *tren* de les tres y un quart per arribá à Sant Marsal devés les cinch, y si no té temps d'havè ohit missa à les sis per podè agafà es *tren* que baixa devés aquesta hora, haurà d'esperá s'altre *tren* qu'arriba à les dèu y mitja.

De les tres à les dèu y mitja son sèt hores y mitja. Si fa es viatge à peu pòt anà y vení y ohí missa allà amb quatre hores.

Tots es *trens* extraordinaris los han gordats p'es decapvespre que n'hi haurà quatre d'ascendents y sèt de descendents.

Segurament que sa funció d'es decapvespre deu essè més lluhida que ses misses del gloriós Sant.

\*

S' Ajuntament de Ciutat ara dona impuls à s'empedregat de cèrts carrés. Això mos agrada, però voldriàm qu'à tots es nous empedregats se los señalás una faxa d'acera destinada à n'es qui van à peu, lo mateix qu'à n'aquells carrés que se fan de pedra picada; y qu'es caruatges no poguessen may invadí aquesta faxa qu'hauria d'essè més ampla ó més estreta en proporció de s'amplaria d'es carrés.

\*

Ses òbres de s'iglesia de s'Hostalet tornan passá endevant à pesá de lo curts que son els mèdis y fondos de que pòden dispondre aquells pòbres veynats.

Bò seria que ses personnes que ténen, los falicitassen almòynes vista sa necessitat que té aquell caserío de tení un oralòri.

\*

A Felanitx, segons notices, prest sortirà à llum un periòdic setmanari.

Hala, envant, ydò, que nòltros ja frissam de lletgí es primé número.

\*

Enguañy que ses viñes havian trèt molts de reims ténen sa quantre de haversí girat molt d'animaló y per con-

sequència molta oruga y axò será un gran perjudici pe sa cohita.

\*\*

Encara que ja ha entrat s'estiu tenim es temps tan fresch que tothom heu troba raro. Més no heu es tant com voleu suposar. Sempre hem sentit à di que no donavan permís per nadà fins després de Sant Cristòfol y encara han de passar més de quinze dies. També hem sentit contá qu'allà devés l'añy vint d'aquest sigle, va fé neu es dia de Sant Juan y hagueren d'encendre ses xemenèyes de fret que feya. Sant Juan no serà fins demà. Per lo mateix no hey ha qu'estraña rès des temps, majorment quant enguañ s'estació s'es presentada sempre un poch enrera, à contá d'abans de Nadal passat.

## COVERBOS.

Un pagès que no havia estat mai à Ciutat y tenguent moltes ganes de vení à veure la vila gran, preguntà à un amich seu à veure que tal era.

—¡Ah, fiyet! (li respongué aquest.) Ahí hey vaitx-essè y es una *galicia* passetjarsè per aquell Born. Hey havia tot es gás encès y sa música que sonava, y en tant en tant passava qualche señorea p' es méu costat que deixava anà una oloreta de pomada. Te dich qu'es una *galicia*, Bernat.

Quant vaitx está cansat de passetjarmè, m'en vaitx ana à *La Balear*, perque ja comensava à sentirme ratolins per dins sa panxa. Me tragueren una raccio de *pistech* y una de peix à la *bayoneta*; y derrera vaitx menja quatre bâssons de metlla, y cap à dormí més trempat qu'un òrga.

En Bernat s'en anà à ca-séua amb s'idèa fòrt y no't mögues d'anà à veure la vila gran, y l'endemà dematí prengué ets atapins, diguent à sa séua dòna:

—Jo m'en vaitx à Ciutat. Cuyda bé ets infants. Es vespre seré aquí. Adiós.

Quant En Bernat devallà des *tren*, lo primé qu'observá varen essè es carruatges qu'estaven aturats devant s'estació. Ell los mirá y en va veure un que duya un lletrero que deya *La Balear*.

—Axo es lo que jo tench mesté, (ya di ell.)

Y pensant entrà à la fonda, posá pèu à n'es pujadó y ja va essè dedins. De seguida qu'es cotxé el vé, tancá sa portalera per durlossén à la fonda.

Aquell homo estava tot assustat que no sabia que li passava; guaytá per sa portalera, vé un company des seu poble, y amb grans espants cridá:

—Tomeu, Tomeu, corre, avina, fé via que m'en duan.

Però es cotxo corria més qu'ell. A la fi arribaren à la fonda, es cotxé

li obrí, En Bernat devallà, y cametes amigues, prengué es Carré de Sant Miquèl, y s'en tornà à la vila per alla hont havia vengut.

\*\*

Una vegada vengué à Mallorca un forasté y anuncià un remey per fé torna jovenetes y guapes à ses véyes. Com es de suposa, hey acudiren totes aquelles véyes qu'encara duen fums; y es forasté los fé escriure es nòm, llinatge y edat de cada una à un paperet; n'hi va havé que ja tenian setanta, vuitanta y noranta anys, seuse amagà ni un sol dia des seu neixement. Es forasté aplega es paperet, y posantlosé dins sa butxaca, los digué qu'hey tornassen l'endema y los dèria es remey.

Encara no havia sortit es sol, quant ses véyes totes satisfetes eran à cas seu salvadó, creguent tornà joves; y joh desengañ! el trobaren fet un *dimoni*, lamentantse de qu'una partida de lladres l'havían envestit, y pensantse qu'ets seus billets eran billets de Banch los hi havian robats: però les tranquilisa fent-les veure que no hey havia res perdut; los fé escriure un altre paperet, advertintles que tot consistia amb crema de viu en viu sa més véya, y cada una de ses altres menjá un poch de ses séues cendres.

Tornaren escriure ses véyes es paperets, però no amb sa lleialtat de s'altre vegada, perque ninguna volia essè sa víctima; y quant es forasté examinà es papé, sa més véya va tenir anotats vinticinc anys.

—Ara ja han lograt lo que volián, (los digué aquell senyo. treguentsé es primé papé y confrontantlo amb so segon.) Vosté qu'ahí temia noranta anys avui no més ne té vinticinc; vosté que'n tenia vuitanta ara no més té devuyt....

Y axí successivament passà llista à totes ses demés y totes se trobaren molt més joves. ¡Elles s'en anaren cul batut y cara alegre!

## EPIGRAMA.

—Dassa un xigarro, Tomeu,  
Que jò he deixat es sumá....

—Lo qu'has deixat, jò heu veitx clà,  
Es sumá d'es tabach tèu

## CRINES.

Don Martí Moncada, missè d'Inca no ha rebut més que dos ó tres números de L'IGNORANCIA des segon trimestre. ¡Y ets altres, tirats en es corrèu, que se son fets?

Don Jusèp Rotger, d'Inca, los reb alternativament amb un altre suscriptó d'es mateix poble, deguent tots dos haverlis de rebre tots.

Varios suscriptós de Felanitx se queixan de que no los reben tots, lo mateix qu'altres de Binissalem.

Si haguessem d'estampá totes ses fa'ts d'es Corrèu seria un may acabá.

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.** — *Sas flòrs s'acopanen no regarles.*  
**SEMLANSES.** — 1. *En qu'à vegades duen rissos.*  
2. *En que ténen bombets.*

3. *En qu'hey ha Camps.*


4. *En qu'hey ha Boschs.*

**TRIANGUL.** — *Suisse-Suis-S'uy-S'ú-S.*

**CAVILACIÓ.** — *Arbós.*

**ENDEVINAYA.** — *Un corch de fata.*

### GEROGLIFICH.



\*\*\*

### SEMLANSES.

1. *En que s'assebla una gatova à una pinta?*
2. *Y es Bañs de Campos à una botiga de coure?*
3. *Y un grifó à un forn?*
4. *Y una boca à una ròda de màquina?*

### TRIANGUL DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que lletgides diagonalment y de través, digau: sa 1.ª retxa, un gran poeta; sa 2.ª, una gran ciutat; sa 3.ª, un gran such; sa 4.ª, al revés, un gran metal; sa 5.ª, una lletra comensament d'un gran títol.

ECSEMÈ.

### XARADA.

*Primera y tercera*

Es des còs humà;

Però sa *segona*

Qu' à n'es mitx está

No té sentit pròpi

Y n'hi hem de dá.

Si à derrera hey pòses

Una d y una á

Y un dia te negas

Te podrà salvá;

Es tot una vila

Qu'està dins es plá.

MESTRE GRINOS.

### CAVILACIÓ.

DR. O BARÓ

Compõndre amb aquestes lletres un llinatge.

TRÔNA TRONERA Y TRONAT.

### ENDEVINAYA.

Jach desfòra de ses cases

No mes menj un pich cad'any

Y tot es pá que tu menjas

Jò abans ja l'he rohecat.

(Ses solucions dissapte qui vé si som vius.)

### CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

*Tinet.* — Ses quatre glòses rebudes tènen poca sustància.

*Tinet.* — Per publicá lo remés, necessitám tenir lo que falta per completà sa relació comensada.

23 JUNY DE 1883

Estampa d'En Pere J. Gelabert.